



Broj: 02-05-36380-6/16
Sarajevo, 19.01.2017. godine

Na osnovu čl. 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) Vlada Kantona Sarajevo na **69.** sjednici održanoj **19.01.2017.** godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI 84" Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da pretrese Prijedlog odluke iz tačke 1. ovog Zaključka, u skladu sa članom 117. i 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo.
3. Stavlja se van snage Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-25151-6/16 od 11.08.2016. godine.

PREMIJER

Elmedin Konaković

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo privrede
5. Evidencija
6. A r h i v a



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 – Ispravka, 3/96 – Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), čl. 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 81/15), Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01), Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/95), Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10) i Odluke o osnivanju Skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od _____, donijela je

O D L U K U
O USKLADIVANJU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA „ZOI `84“
OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o. SARAJEVO

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom osnivač Kanton Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo (u daljem tekstu: osnivač), usklađuje oblik, firmu, osnovni kapital, način upravljanja, djelatnosti i Statut Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI `84“ Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 81/15), Zakonom o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01), Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/95), Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10") i Odlukom o osnivanju Skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11, 11/13 i 21/14).

Član 2.
(Organizacioni oblik preduzeća)

Kantonalno javno preduzeće „ZOI `84“ Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: preduzeće), djelovat će kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.
(Pravni sljednik)

Preduzeće je pravni sljednik „ZOI `84“ Olimpijski Centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo registrovanog Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: UF/I-1985/97 od 07.05.1998. godine i ima svojstvo pravnog lica sa pravnim i poslovnim sposobnošću.

Član 4.
(Imovina i sredstva preduzeća)

Sva imovina i sredstva u preduzeću su vlasništvo osnivača.

II FIRMA I SJEDIŠTE PREDUZEĆA

Član 5. (Firma preduzeća)

- (1) Preduzeće posluje pod firmom: Kantonalno javno preduzeće „ZOI `84“ Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo.
- (2) Skraćeni naziv preduzeća je: KJP „ZOI `84“ OCS d.o.o. Sarajevo.

Član 6. (Sjedište preduzeća)

Sjedište preduzeća je u Sarajevu, ulica Alipašina bb.

Član 7. (Pečati preduzeća)

- (1) Preduzeće ima pečat okruglog oblika u kome je ispisan puni naziv firme i štambilj četvrtastog oblika, koji sadrži puni naziv firme, a služi za ovjeru podnesaka (akata).
- (2) Vrsta pečata i štambilja, način čuvanja utvrdiće se općim aktom koji donosi Uprava preduzeća.

III DJELATNOST PREDUZEĆA

Član 8. (Djelatnost preduzeća)

Djelatnosti preduzeća u unutrašnjem prometu su upisane u registar općinskog suda u Sarajevu i usklađene sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 47/10), a iste su:

- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.24 Trgovina na malo kruhom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.41 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.53 Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pišaćim priborom u pecijaliziranim prodavaonicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i

- hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
- 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
- 52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
- 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
- 56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
- 56.21 Djelatnosti kateringa
- 56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
- 56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje računalnih igara
- 58.29 Izdavanje ostalog softvera
- 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
- 62.01 Računalno programiranje
- 62.02 Savjetovanje u vezi s računalima
- 62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom
- 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- 63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane s njima
- 63.12 Internetski portali
- 68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovi ugovora
- 73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
- 73.12 Oglašavanje preko medija
- 77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
- 77.39 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
- 79.11 Djelatnosti putničkih agencija
- 79.12 Djelatnosti turoperatora
- 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
- 81.10 Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama
- 81.21 Osnovno čišćenje zgrada
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
- 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
- 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
- 85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
- 85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
- 90.04 Rad umjetničkih objekata
- 93.11 Rad sportskih objekata
- 93.12 Djelatnosti sportskih klubova
- 93.13 Fitnes centri
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

- 96.02 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje
- 96.04 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- 96.09 Ostale osobne uslužne djelatnosti, d.n.

Član 9.
(Vanjskotrgovinsko poslovanje)

Preduzeće obavlja djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju: vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane djelatnosti.

Član 10.
(Obavljanje drugih djelatnosti)

- (1) Preduzeće može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar.
- (2) Preduzeće može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

IV IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 11.
(Osnovni kapital preduzeća)

- (1) Osnivač je za rad preduzeća obezbjedio novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM (slovima: deset hiljada KM) u novcu, što predstavlja 100% udjela i čini osnovni kapital preduzeća.
- (2) Osnovni iznos kapitala se ne može smanjivati ispod iznosa od 1.000,00 KM (slovima: jedn hiljada KM) utvrđenog članom 307. stav (1) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 81/15).
- (3) Osnivač može u toku poslovne godine povećati vrijednost osnovnog kapitala preduzeća novim ulaganjem.

Član 12.
(Povećanje i smanjenje kapitala)

- (1) Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrši se na prijedlog Skupštine preduzeća, a o istoj odluku donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština Kantona).
- (2) Preduzeće može formirati fond rezervi za potrebe zaposlenih, a način i postupak njihovog formiranja kao i izdvajanje sredstava utvrđuje se Statutom preduzeća (u daljem tekstu: Statut).

Član 13.
(Sredstva preduzeća)

Sredstva preduzeća u toku poslovanja čine stvari, prava i novac.

V PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

Član 14. (Prava, obaveze i odgovornosti preduzeća)

- (1) Sredstva preduzeća su u pravnom prometu.
- (2) Preduzeće u pravnom prometu zaključuje ugovore i sporazume i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti.

Član 15. (Odgovornost preduzeća za svoje obaveze)

- (1) Preduzeće odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom osnivača, koja mu je data na korištenje, osim prirodnih bogatstava i dobara u općoj upotrebi.
- (2) Preduzeće odgovara i za obaveze drugih preduzeća i društava preuzetih ugovorom.

VI ORGANI PREDUZEĆA

Član 16. (Organi preduzeća)

Organi preduzeća su:

- a) Skupština preduzeća,
- b) Nadzorni odbor,
- c) Uprava (Menadžment) kao organi upravljanja i
- d) Odbor za reviziju.

Član 17. (Imenovanje Skupštine preduzeća)

Prilikom imenovanja članova Skupštine preduzeća, osnivač je dužan voditi računa da budu imenovani istaknuti stručnjaci iz istih ili sličnih djelatnosti kojima se bavi preduzeće.

VI.1. Skupština preduzeća

Član 18. (Skupština preduzeća – broj članova i mandat)

- (1) Preduzeće ima Skupštinu preduzeća koja se sastoji od predsjednika i dva člana.
- (2) Mandat Skupštine preduzeća je dvije godine.

Član 19. (Imenovanje i razrješenje)

- (1) Imenovanje i razrješenje predsjednika i članova Skupštine preduzeća vrši se na način da iste na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona), potvrđuje Skupština Kantona.
- (2) Proceduru imenovanja predsjednika i članova Skupštine preduzeća provodi Ministarstvo u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

Član 20.
(Naknada)

Predsjednik i članovi Skupštine preduzeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa, institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/16).

Član 21.
(Izveštaj o radu)

Organi preduzeća podnose Izveštaj o radu preduzeća putem Vlade Kantona, Skupštini Kantona.

Član 22.
(Nadležnost)

(1) Skupština preduzeća je nadležna da odlučuje o:

- a) usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju preduzeća koje uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- b) rasporedu dobiti,
- c) načinu pokrića gubitka,
- d) kupovini, prodaji, zamjeni ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora,
- e) izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno,
- f) izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju pojedinačno na prijedlog Nadzornog odbora,
- g) naknadama članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- h) Statutu i izmjenama i dopunama odredaba Statuta, kao i o drugim pitanjima o kojima u skladu sa zakonom ili Statutom, Skupština preduzeća donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredbi Statuta,
- i) izuzimanju stalnih sredstava preduzeća,
- j) Etičkom kodeksu (u daljem tekstu: Etički kodeks) preduzeća na prijedlog Nadzornog odbora,
- k) Poslovniku Skupštine, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju na prijedlog Nadzornog odbora,
- l) planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja u skladu sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),
- m) ostvarivanju zahtjeva preduzeća prema članovima Uprave i Nadzornog odbora u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja preduzeća,
- n) zastupanju preduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa preduzeća,
- o) drugim pitanjima bitnim za poslovanje preduzeća u skladu sa zakonom i Statutom.

(2) Skupština preduzeća predlaže Skupštini Kantona donošenje sljedećih odluka o:

- a) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala preduzeća,
- b) spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava preduzeću ili preduzeća drugom društvu,

- c) promjeni oblika i podjeli preduzeća,
- d) prestanku preduzeća sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
- e) osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih statuta.

VI.2. Nadzorni odbor

Član 23. (Nadzorni odbor)

- (1) Preduzeće ima Nadzorni odbor koji se sastoji od predsjednika i dva člana, koje imenuje Skupština preduzeća.
- (2) Članovi Nadzornog odbora preduzeća imenuju se istovremeno na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja Skupština preduzeća glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
- (3) Isto lice može biti imenovano za člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.
- (4) Postupak imenovanja i razrješenja članova Nadzornog odbora vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 81/15), Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i drugim relevantnim propisima.
- (5) Za predsjednika i članove Nadzornog odbora ne može biti imenovano lice iz člana 248. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 81/15).

Član 24. (Osnov za imenovanje)

Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora, Skupština preduzeća je dužna voditi računa da budu imenovani istaknuti stručnjaci iz istih ili sličnih djelatnosti kojima se bavi preduzeće.

Član 25. (Naknada)

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa, institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/16).

Član 26. (Ugovor)

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora zaključuju ugovor s preduzećem koji odobrava Skupština preduzeća.
- (2) Ugovor u ime preduzeća potpisuje direktor u skladu sa odobrenjem Skupštine preduzeća.

Član 27. (Razrješenje)

Skupština preduzeća može razrješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije roka na koji su imenovani kad:

- a) Nadzorni odbor ili njegov član izgubi povjerenje Skupštine preduzeća,
- b) Skupština preduzeća odbije usvojiti godišnji izvještaj preduzeća koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i
- c) kad u toku mandata predsjednika ili člana Nadzornog odbora nastupe okolnosti iz člana 248. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 81/15).

Član 28. (Nadležnosti)

Nadzorni odbor nadležan je da:

- a) bira predsjednika Nadzornog odbora,
- b) bira Upravu,
- c) nadzire rad Uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera,
- d) nadzire poslovanje preduzeća, usvaja poslovne strategije preduzeća i planove poslovanja,
- e) priprema Etički kodeks i predlaže ga Skupštini preduzeća,
- f) donosi poslovnike o radu Nadzornog odbora i predlaže ih Skupštini preduzeća,
- g) donosi opća akta preduzeća,
- h) usvaja godišnji plan nabavki koji predlaže Uprava sa mišljenjem Odbora za reviziju, a na osnovu usvojenog godišnjeg plana poslovanja,
- i) usvaja izvještaj Uprave po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha na osnovu prethodno datog mišljenja Odbora za reviziju,
- j) podnosi Skupštini preduzeća godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, preporuku Odbora za reviziju, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- k) predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,
- l) vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini preduzeća,
- m) razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje,
- n) imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa odredbama Statuta,
- o) daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12),
- p) daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima,
- r) prati provođenje preporuka datih Upravi od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima,
- s) prati poslovanje i zakonitost poslovanja preduzeća,
- t) prisustvuje sjednicama Skupštine preduzeća i učestvuje u raspravi bez prava glasa,
- u) vrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju preduzeća,
- v) razmatra mjesečne izvještaje o radu Odbora za reviziju,
- z) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine,
- aa) predlaže Skupštini preduzeća kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine,

- bb) saziva Skupštinu preduzeća,
- cc) imenuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke,
- dd) vrši druge poslove predviđene zakonom.

VI.3. Uprava

Član 29. (Uprava)

- (1) Upravu čini direktor i dva izvršna direktora.
- (2) Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja preduzeće i odgovara za zakonitost poslovanja.
- (3) Postupak izbora, imenovanja, razrješenja, sastav i način odlučivanja Uprave utvrđuje se Statutom, a na osnovu javnog konkursa otvorenim izborom tehnički najkvalifikovanijeg kandidata u skladu sa operativnim i poslovnim potrebama preduzeća.
- (4) Mandat članova Uprave je četiri godine.

Član 30. (Nadležnosti)

Djelokrug Uprave je:

- a) organizacija i vođenje poslova preduzeća,
- b) izvještavanje Nadzornog odbora na zahtjev istog,
- c) provedba Statuta i Etičkog kodeksa,
- d) izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
- e) izrada i provedba propisa za postupak javnih nabavki i provedba Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14),
- f) priprema prijedloga o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- g) zapošljavanje i otpuštanje radnika u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima,
- h) priprema prijedloga cijena usluga,
- i) priprema prijedloga opštih akata i dostavljanje na usvajanje Nadzornom odboru,
- j) zastupanje preduzeća prema trećim licima,
- k) staranje i odgovornost za zakonitost rada preduzeća,
- l) obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom tako što će se protiv lica koja krše njegove odredbe provesti disciplinski postupak,
- m) drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća,
- n) zaključivanje ugovora u ime preduzeća,
- o) obavljanje poslova iz svog djelokruga u interesu preduzeća i u vođenju poslova iz svog djelokruga postupa s dužnom pažnjom, te u skladu sa Etičkim kodeksom,
- p) davanje otkaza za svako kršenje pravila Etičkog kodeksa,
- r) realizacija preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu realizacije preporuči Odbor za reviziju.

Član 31. (Nadležnosti)

Uprava je nadležna za izvještavanje Nadzornog odbora i provedbu Etičkog kodeksa, izradu i realizaciju planova poslovanja i postupka nabavke, prijema radnika i regulisanje njihovog radno pravnog statusa.

Član 32.
(Ovlaštenje)

- (1) Direktor je ovlašten da u ime preduzeća zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje, kao i da zastupa preduzeće pred sudom i drugim organima.
- (2) Direktor podnosi prijavu za upis u sudski registar, i poduzima sve druge radnje vezane za registraciju preduzeća.
- 3) Direktor pisano ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti i utvrđuje ovlaštenja.

Član 33.
(Izvršni direktori)

- (1) Izvršni direktori imenuju se u skladu sa članom 29. ove odluke, a njihov rad i ovlaštenja bit će propisan Statutom.
- (2) Izvršni direktori u granicama svojih ovlaštenja su ograničeni u raspolaganju novčanim sredstvima preduzeća do iznosa od 5.000,00 (pet hiljada) KM.
- (3) Izvršni direktori se upisuju u sudski registar sa ograničenjem iz stava (2) ovog člana.

Član 34.
(Zastupanje)

Direktor zastupa i predstavlja preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 8/05, 81/08 , 22/09 i 109/12) i drugim važećim zakonskim propisima.

Član 35.
(Plata)

Direktor i izvršni direktor imaju pravo na plaću u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa, institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/16).

VI.4. Odbor za reviziju

Član 36.
(Odbor za reviziju)

- (1) U preduzeću se formira Odbor za reviziju.
- (2) Odbor za reviziju ima najmanje tri člana.
- (3) Postupak izbora, imenovanja, razrješenja, sastav i način odlučivanja Odbora za reviziju utvrđuje se Statutom.

Član 37.
(Nadležnosti)

Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost:

- a) imenovati vanjskog revizora,

- b) imenovati direktora Odjela za internu reviziju preduzeća na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine nije upoznao preduzeće sa namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je generalni revizor obaviješten o razrješenju lica na toj poziciji,
- c) razmotriti godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te obezbjeđuje da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana,
- d) razmotriti strategiju rizika i plan revizije i postigne sporazum sa generalnim revizorom po pitanju obrade, u slučaju kada je generalni revizor imenovao direktora Odjela za internu reviziju preduzeća,
- e) osigurati da Odjel za internu reviziju preduzeća izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije,
- f) izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja preduzeća i funkcionisanje organa preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 81/15) i drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj Skupštini preduzeća i Nadzornom odboru najkasnije osam dana po okončanju revizije,
- g) sazivanja sjednica Skupštine preduzeća i Nadzornog odbora kada smatra da su ugroženi interesi vlasnika ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora ili Uprave,
- h) osigurati da interne kontrole u preduzeću budu adekvatne i da funkcionišu kako je predviđeno,
- i) podnositi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,
- j) konsultovati se sa generalnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjela za internu reviziju preduzeća svake dvije do tri godine,
- k) osigurati da Odjel za internu reviziju preduzeća obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizorskim standardima,
- l) da svoje nadležnosti vrši u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 81/15).

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

Član 38.

(Unutrašnja organizacija preduzeća)

- (1) Preduzeće posluje kao jedinstveni pravni subjekt, a može imati i svoje podružnice koje će u pravnom prometu istupati u ime i za račun preduzeća u granicama ovlaštenja koje dobije od osnivača.
- (2) Odluku o osnivanju podružnica u okviru preduzeća donosi ovlašteni organ preduzeća u skladu sa osnivačkim aktom ili Statutom preduzeća.

VIII USLOVI ZA OBAVLJANJE VANJSKOTRGOVINSKE DJELATNOSTI

Član 39.

(Uslovi za obavljanje vanjskotrgovinske djelatnosti)

- (1) Preduzeće vanjskotrgovinsku djelatnost obavlja u skladu sa važećim propisima Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/95), pridržavajući se dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala sa pažnjom dobrog privrednika.

(2) Preduzeće je posebno dužno da u vanjskotrgovinskom poslovanju vodi računa o zaštiti ugleda i interesa Bosne i Hercegovine.

IX PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA I RADNIKA

Član 40.

(Prava i obaveze osnivača i radnika preduzeća)

- (1) Preduzećem upravlja osnivač putem organa preduzeća.
- (2) Radnici ostvaruju prava u skladu sa važećim zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i aktima preduzeća.
- (3) Ugovorom o radu uredit će se prava, obaveze i odgovornosti radnika preduzeća u skladu sa važećim zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i aktima preduzeća.

X PLANIRANJE POSLOVANJA I RAZVOJA I POSLOVNE KNJIGE PREDUZEĆA

Član 41.

(Planiranje poslovanja)

- (1) Preduzeće planira svoje poslovanje i razvoj i odlučuje o vršenju, vrsti i sadržini planova poslovanja.
- (2) Preduzeće planiranje poslovanja i razvoja prilagođava ciljevima radi kojih je osnovano i uvjetima djelovanja zakonitosti.

Član 42.

(Trogorodišnji plan poslovanja)

- (1) Preduzeće donosi trogorodišnje planove poslovanja.
- (2) Preduzeće će usaglašavati trogorodišnji plan poslovanja sa kretanjima uvjeta poslovanja, odnosno vršiti revidiranje trogorodišnjeg plana na godišnjem nivou.

Član 43.

(Poslovne knjige)

- (1) O radu i poslovanju preduzeća vode se poslovne knjige u skladu sa zakonom.
- (2) Preduzeće je dužno za svaku poslovnu godinu, u skladu sa zakonom sastaviti periodični obračun i završni račun odnosno bilans stanja i bilans uspjeha.

XI UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI

Član 44.

(Utvrdjivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja)

Utvrdjivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja vrši se polugodišnjim i godišnjim obračunom u skladu sa zakonom.

Član 45.

(Raspoređivanje dobiti)

- (1) Dobit koja ostaje preduzeću predstavlja neto dobit.

(2) Neto dobit je finansijski rezultat poslovanja preduzeća u toku poslovne godine, koja se dobije poslije odbitka svih troškova poslovanja i svih davanja po osnovu poreza i drugih finansijskih tereta od prihoda.

Član 46.
(Raspoređivanje dobiti)

Osnivač na kraju poslovne godine odlučuje o raspodjeli dobiti u skladu sa zakonom.

Član 47.

(1) Ako preduzeće u poslovanju po završnom računu iskaže gubitak, taj gubitak će se prvenstveno pokriti iz sredstava preduzeća, koja se u skladu sa propisima mogu koristiti za pokrivanje gubitaka.

(2) Ukoliko se gubitak ne može pokriti iz sredstava preduzeća pokreće se postupak u skladu sa zakonom.

XII OPĆI AKTI PREDUZEĆA

Član 48.
(Akti preduzeća)

(1) Opći akti preduzeća su Statut i drugi akti kojima se na opći način regulišu odnosi u preduzeću.

(2) Preduzeće je obavezno da u roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke uskladi Statut.

XIII TRAJANJE I PRESTANAK PREDUZEĆA

Član 49.
(Trajanje i prestanak preduzeća)

(1) Preduzeće je osnovano na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uvjeti za njegovo postojanje.

(2) Preduzeće prestaje:

- a) odlukom osnivača,
- b) u slučajevima predviđenim zakonom.

XIV NAČIN IZMIRENJA TROŠKOVA USKLAĐIVANJA PREDUZEĆA I POSLJEDICE NEUSPJELOG USKLAĐIVANJA

Član 50.
(Troškovi usklađivanja i neuspjelog usklađivanja)

Troškove usklađivanja i neuspjelog usklađivanja snosi preduzeće.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.
(Primjena zakona)

(1) Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ove odluke shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 81/15), Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti

Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01) i Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/95).

(2) Funkcije navedene u organima preduzeća odnose se na oba pola.

Član 52.

(1) Skupština Kantona će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke odrediti koja su prirodna bogatstva i dobra od općeg interesa i sredstva kojima posluje preduzeće u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu osnivača.

(2) Vrijednost i vlasnička struktura kapitala preduzeća sa stanjem na 31.12.2005. godine utvrdiće se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

(3) Ova odluka, odnosno oblik organizovanja će se uskladiti sa utvrđenom vlasničkom strukturom kapitala u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja.

Član 53.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da se primjenjuju: Odluka Skupštine Kantona Sarajevo, broj 01-05-4359/06 od 16.02.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/2006), Odluka Skupštine Kantona Sarajevo-izmjene, broj: 01-05-23729/08 od 24.07.2008. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/2008), Odluka Skupštine Kantona Sarajevo-izmjene, broj: 01-05-23461/09 od 03.09.2009. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/2009), Odluka Skupštine Kantona Sarajevo-izmjene, broj 01-05-19040-9/11 od 05.09.2011. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/2011), Odluka Skupštine Kantona Sarajevo-izmjene, broj: 01-05-1751/12 od 30.01.2012. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/2012), Odluka Skupštine Kantona Sarajevo-izmjene, broj 01-05-31451/12 od 27.12.2012. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/13) i Odluka Skupštine Kantona Sarajevo-izmjene, broj: 01-05-8182/15 od 29.04.2015. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/2015).

Član 54.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

**PREDSJEDATELJICA SKUPŠTINE
KANTONA SARAJEVO**

Prof. Ana Babić

Broj: _____/16

Datum: _____ 2016. godine

O B R A Z L O Ž E N J E

A – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 1/96, 2/96 – Ispravka 3/96 – Ispravka 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), čl. 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članu 372. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 81/15), Zakonu o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 8/01), Zakonu o vanjskotrgovinskom poslovanju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 2/95), Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 47/10) i u Odluci o osnivanju Skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 25/09, 22/11, 11/13 i 21/14)

B – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Zakon o privrednim društvima objavljen je 21.10.2015. godine u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 81/15). U članu 374. Zakona propisano je da isti stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a početak će se primjenjivati nakon isteka roka od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja na snagu.

U članu 372. Zakona propisano je da su “sva privredna društva, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna oblik, firmu, osnovni kapital i statut društva uskladiti sa ovim zakonom”.

Zbog obima izmjena, koje se naročito odnose na rad organa upravljanja preduzećem, kao i zbog činjenice da svako od Kantonalnih javnih preduzeća iz nadležnosti Ministarstva privrede, u odnosu na osnovni tekst ima niz izmjena, ukazala se potreba da predlagač sačini odluku kojom bi se ispoštovale zakonske odredbe, a istovremeno omogućilo lakše praćenje rada kantonalnih javnih preduzeća.

Prijedlog odluke o usklađivanju statusa odnosi se na KJP “ZOI `84” Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo iz nadležnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dostavilo je naprijed navedeni Prijedlog odluke Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo i Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, koji su dostavili sljedeća mišljenja:

1. Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je dostavilo Mišljenje broj 03-04-02-19307/16 od 25.05.2016. godine, u kojem navodi: “Prijedlozi naprijed navedenih odluka su pojedinačni akti Skupštine Kantona Sarajevo (odluke o osnivanju) radi čega se ne cijeni njegova usklađenost sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim konvencijama”.

2. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je dostavilo Mišljenje broj 08-01-02-19308/16 od 25.05.2016. godine, u kojem navodi: “Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu nisu planirana sredstva za usklađivanje statusa Kantonalnih javnih preduzeća, jer troškove usklađivanja statusa preduzeća, kao i neuspjelog usklađivanja, snose kantonalna javna preduzeća”.

Vežano za naprijed navedeno Mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, potrebno je naglasiti da navedena odluka sadrži poglavlje XIV NAČIN IZMIRENJA TROŠKOVA USKLAĐIVANJA PREDUZEĆA I POSLJEDICE NEUSPJELOG USKLAĐIVANJA, te član kojim je propisano da troškove usklađivanja, kao i neuspjelog usklađivanja snosi preduzeće samostalno.

3. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo dostavilo je Mišljenje broj 09-02-19309-3/16 od 26.05.2016. godine kojim je Prijedlog odluke o usklađivanju preduzeća KJP “ZOI `84” Olimpijski Centar

Sarajevo d.o.o. Sarajevo ocijenio pozitivnim, uz sugestije da se obrazloženje odluka pripremi u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/11- Novi prečišćeni tekst, 30/11- Ispravka i 23/15).

Postupajući po naprijed navedenim Mišljenjima dajemo sljedeće obrazloženje:

U Poglavlju I - Osnovne odredbe koji sadrži 4 člana, reguliše se predmet odluke, organizacioni oblik preduzeća, pravni sljednik, kao i imovina i sredstva preduzeća, koji su vlasništvo osnivača.

U Poglavlju II - Firma i sjedište preduzeća, reguliše se članovima 5., 6., i 7, a kojima se utvrđuje naziv i skraćeni naziv preduzeća, sjedište preduzeća i pečat preduzeća.

U Poglavlju III - Djelatnosti preduzeća, navedene su djelatnosti preduzeća u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu kao i obavljanje druge djelatnosti.

U Poglavlju IV - Iznos osnovnog kapitala preduzeća, utvrđen je osnovni kapital preduzeća u iznosu od 10.000,00 KM kao i način povećanja i smanjenja kapitala.

Napominjemo da u odnosu na ranija zakonska rješenja iznos osnovnog kapitala se ne može smanjivati ispod iznosa od 1.000,00 KM.

U Poglavlju V - Prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu, u članu 14. i 15. se propisuje da su sredstva preduzeća u pravnom prometu, da preduzeće zaključuje ugovore i sporazume i vrši druge poslove i radnje, te da odgovara cjelokupnom imovinom Osnivača, koja mu je data na korištenje, osim prirodnih bogatstava i dobara u općoj upotrebi.

U Poglavlju VI - Organi preduzeća utvrđene su organi preduzeća i njihove nadležnosti, uz napomenu da su najznačajnije izmjene u Zakonu o privrednim društvima izvršene baš kod nadležnosti organa upravljanja preduzeća.

Kod Skupštine preduzeća koja broji tri člana došlo je značajnim izmjenama u okviru njihovih nadležnosti, jer su tačno razgraničene nadležnosti Skupština preduzeća i Osnivača.

Ono što bi posebno naglasili, a što je navedeno u Odluci u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 81/15) jeste nadležnost **Skupštine preduzeća i Nadzornog odbora preduzeća da odlučuje o kupovini, prodaji, zamjeni ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora. Navedena nadležnost Skupštine preduzeća i Nadzornog odbora preduzeća usklađena je sa članom 6. i 8. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12)**

Kod Uprave preduzeća došlo je do izmjene u dijelu koji se odnose na izvršne direktore u radu i upravljanju preduzećem. Napominjemo da preduzeće nema upisane izvršne direktore u sudski registar. Na osnovu ove odluke izvršni direktori bi se upisali u sudski registar sa ograničenjem u raspolaganju novčanim sredstvima preduzeća do iznosa od 5.000,00 KM.

Kod Odbora za reviziju nije bilo značajnih izmjena u nadležnostima u odnosu na ranija zakonska rješenja.

U Poglavlju VII - Unutrašnja organizacija preduzeća, utvrđeno je da preduzeće može osnivati i svoje podružnice koje će u pravnom prometu istupati u ime i za račun preduzeća u granicama ovlaštenja koje dobije od Osnivača.

U Poglavlju VIII - Uslovi za obavljanje vanjskotrgovinske djelatnosti, regulisano je da se vanjskotrgovinsko poslovanje vrši u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

U Poglavlju IX - Prava i obaveze Osnivača i radnika, regulisano je da preduzećem upravlja Osnivač putem organa upravljanja, a da radnici svoja prava ostvaruju u skladu sa vežećim zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i aktima preduzeća.

U Poglavlju X - Planiranje poslovanja i razvoja i poslovne knjige preduzeća, regulisana je izrada godišnjih i

trogodišnjih planova preduzeća, o čemu se vode poslovne knjige.

U Poglavlju XI - Utvrđivanje i raspodjivanje dobiti, regulasana je raspodjela dobiti preduzeća.

U Poglavlju XII - Opći akti preduzeća, regulisana je obaveza donošenja statuta u roku od 60 (šezdeset) dana, a drugi akti će se donositi u skladu sa potrebama preduzeća.

U Poglavlju XIII - Trajanje i prestanak preduzeća, regulisano je da je preduzeće osnovano na neodređeno vrijeme i da traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo poslovanje. Preduzeće prestaje odlukom Osnivača i u slučajevima predviđenim zakonom.

U Poglavlju XIV - Način izmirenja troškova usklađivanja preduzeća i posljedice neuspjelog usklađivanja, regulisan je način izmirenja troškova usklađivanja preduzeća kao i da posljedice neuspjelog usklađivanja padaju na teret preduzeća.

U Poglavlju XV - Prelazne i završne odredbe, sastoji se od članova 51., 52., 53. i 54. i istim je regulisano između ostalog primjena zakona, prestanak važenja odluka i stupanje na snagu. **U članu 52. navedeno je kao kontinuitet predhodnih odluka o usklađivanju statusa preduzeća "ZOI '84" Olimpijski Centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine da će Skupština Kantona Sarajevo u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke odrediti koja su prirodna bogatstva i dobra od općeg interesa i sredstva kojima posluje preduzeće u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu osnivača, te da će se vrijednost i vlasnička struktura kapitala preduzeća sa stanjem na dan 31.12.2005. godine utvrditi u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke, kao i da će se oblik organizovanja uskladiti sa utvrđenom vlasničkom strukturom kapitala u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja rješenja. Napominjemo da do danas odredbe koje su navedene u članu 52. ove odluke, a bile su navedene na isti način i u predhodnim odlukama, do danas nisu riješene.**

Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da donese navedenu Odluku.



Broj: 02-05-25151-6/16
Sarajevo, 11.08.2016. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je na 53. sjednici održanoj **11.08.2016.** godine, donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI 84" OCS d.o.o. Sarajevo.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da pretrese Prijedlog odluke iz tačke 1. ovog Zaključka, u skladu sa člana 117. i 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo – Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12).



Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo privrede
5. Evidencija
6. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo
Vlade Kantona Sarajevo



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Office for legislature of Sarajevo
Canton Government

Hasler

Broj: 09-02-19309-3/16
Sarajevo, 26.05.2016. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI 84" Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo.-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, 30/11-Ispravka i 23/15), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI 84" Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Odluka) ne sadrži odredbe koje su u suprotnosti sa odredbama ustava i pozitivno-pravnih propisa koji su navedeni u članu 1. i obrazloženju prijedloga Odluke.

2. Obrazloženje prijedloga Odluke potrebno je sadržajno pripremiti u skladu sa odredbama čl. 3. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, 30/11-Ispravka i 23/15), a što se u konkretnom slučaju posebno odnosi na objašnjenje pojedinih pravnih rješenja sadržanih u propisu.

3. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, 30/11-Ispravka i 23/15), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SEKRETAR

Ahmed Ljubovic, dipl. pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>
e-mail: ured@ks.gov.ba
Tel/fax: + 387 (0) 33 560-448
Sarajevo, Hamida Dizdara 1





La Odjel. PIS (JUN 2016)
30.05.16. Jihovak
27-05-2016
3906
LUBIC
HASEN

Broj:08-01-02-19308/16
Sarajevo, 25.05.2016.godine

**MINISTARSTVO PRIVREDE
KANTONA SARAJEVO
O v d j e**

PREDMET:Mišljenje
Veza:vaš broj: 07-06-05-16443-1/16 od 18.05.2016. godine

U skladu sa članom 3. stav (4) Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 21/11- Novi prečišćeni tekst, 30/11 i 23/15) po zahtjevu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na Prijedloge odluka o usklađivanju statusa kantonalnih javnih preduzeća:

- KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo
- KJP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo
- KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo
- KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo
- KJP „ZOI 84“ OCS d.o.o. Sarajevo

dajemo slijedeće mišljenje:

Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu nisu planirana sredstva za usklađivanje statusa Kantonalnih javnih preduzeća, jer troškove usklađivanja statusa preduzeća, kao i neuspjelog usklađivanja, snose Kantonalna javna preduzeća.



MINISTAR
[Signature]
Prof. dr. Jasmin Halebić

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF- Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremila- Avdić *[Signature]*



web: <http://mf.ks.gov.ba>
e-mail: mf@mf.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Cent.+ 387 (0) 33 565-000
Fax: + 387 (0) 33 565-052 i 565-048
Sarajevo, Maršala Tita 62



- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u okviru dogovorenog sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju njim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća stupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih roda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i vodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;

b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;

c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;

e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;

f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;

g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;

i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;

j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;

k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;

l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;

m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabраниh poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

- ц) ако стави у промет или употребу мјерило из увоза за које није добијена потврда Завода да испуњава мјерилачке и друге услове (члан 12. став 1.);
- д) ако стави у промет или употребу мјерило које није на прописан начин верификовано (члан 13. став 2.).

За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 120,00 КМ до 1.200,00 КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу.

Члан 33.

Новчаном казном од 600,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице:

- а) ако не врши прву, наредну или ванредну верификацију мјерила (члан 13. став 1.);
- б) ако употребу мјерило којем је истекао прописани рок периодичне верификације (члан 15. став 5.);
- ц) ако стави у промет претпакиран производ без ознаке количине или ако стварна количина није у оквиру дозвољених одступања од назначене количине (члан 20. став 2.).

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 500,00 КМ казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу.

Члан 34.

Новчаном казном од 250,00 КМ до 600,00 КМ казниће се за прекршај правно лице:

- а) ако уопште не поседује мјерило прописано за обављање дјелатности (члан 9. став 1.);
- б) ако употребу неисправно мјерило или га употребу на начин којим се не обезбеђује потребна тачност мјерења (члан 25. став 2.);
- ц) ако не обавијести Завод о дјелатности претпакирања (члан 21. став 2.);
- д) ако не омогући несметану контролу или не да податке потребне за вршење контроле (члан 28. став 2.).

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 50,00 КМ до 100,00 КМ казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу.

За поновљене прекршаје из чл. 32. и 33. овог Закона може се изрећи и заштитна мјера трајног одузимања мјерила чијом је употребом почињен прекршај, а поред тога, може се изрећи и заштитна мјера трајне или привремене забране обављања дјелатности у трајању од шест мјесеци.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Прописи који су предвиђени за спровођење овог закона донијете се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 36.

До доношења прописа из члана 35. овог закона примјењиваће се прописи који су се примјењивали до дана ступања на снагу овог закона.

Сва одобрења, сертификати, овлаштења и рјешења донијета прије ступања на снагу овог закона остају на снази шест мјесеци од дана доношења прописа из става 1. овог члана.

Жигови на мјерилима која су верификована прије ступања на снагу овог закона остају на снази до истека рока важења.

Члан 37.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Славко Матић, с. р.	Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Мухамед Ибрахимовић, с. р.
---	--

69

Na osnovu člana IV B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 17. januara 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 25. januara 2005. godine.

Broj 01-27/05

26. januara 2005. godine
Sarajevo

Predsjednik
Niko Lozančić, s. r.

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Predmet Zakona i definicije

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se određena pitanja upravljanja i poslovanja u javnim preduzećima.

Član 2.

Javno preduzeće, u smislu ovog Zakona, jeste preduzeće (pravno lice upisano u sudski registar kao privredno društvo, odnosno javno preduzeće definirano kao takvo posebnim propisom) koje obavlja djelatnosti od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa), koje zapošljava najmanje 50 radnika, kao i preduzeće u kojem općina, grad, kanton ili Federacija Bosne i Hercegovine ima udio u vlasništvu u износу od najmanje 50% plus jedna dionica odnosno udio nezavisno od toga kojom se djelatnosti bavi.

Djelatnosti od javnog društvenog interesa utvrđuju općina, kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 3.

Javna preduzeća iz člana 2. ovog Zakona mogu se organizirati u obliku dioničkog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

U ovom Zakonu primjenjuju se sljedeće definicije:

"poslovne tajne" - uključuju sve informacije koje se odnose na poslovanje javnog preduzeća koje mogu biti od koristi za konkurente kao što su npr. proizvodni proces, inženjerski i tehnički projekti i nacrti, specifikacije proizvoda, liste klijenata, poslovna strategija, te informacije vezane za finansije, prodaju i marketing;

"interna kontrola" - jeste postupak koji provode nadzorni odbor, uprava i zaposleni sa ciljem da se pruže prihvatljive garancije u pogledu postizanja ciljeva u sljedećim kategorijama: efikasnost i ekonomičnost operacija, pouzdanost finansijskog izvještavanja i postupanje u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi;

"postupak nabavke" - jeste odgovarajući postupak za dodjelu ugovora dobavljaču u skladu sa važećim propisima o nabavci;

"povezano lice" - jeste svaki zaposlenik javnog preduzeća, uključujući i pojedince i zastupnike koje javno preduzeće imenuje za obavljanje određenih djelatnosti, svaki član nadzornog odbora i odbora za reviziju, svako javno preduzeće ili pojedinac u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 10% od ukupne sume glasačkih prava javnog preduzeća;

"odgovorno lice" - jeste svako lice kojom se zakonom ili statutom javnog preduzeća dodjeljuje nadležnost za konkretan posao ili zadatak, odnosno svako lice za koje se sa razlogom može reći da takva nadležnost potpada pod odredbe njegovog ugovora o radu ili u djelokrug njegovih poslova u javnom preduzeću;

"revidiranje" - jeste analiziranje izvještaja ili situacije i u roku od 15 dana podnošenje prijedloga relevantnih

- у 2014. години 330.974,75 KM;
- у 2015. години 330.974,75 KM.

Досадашњи став 2. мијења се и гласи:

"Приједлог годишњих планова са тачним износима потребних средстава за намјене из члана 2. ст. 1. и 2. овог Закона утврђује Федерално министарство енергије, рударства и индустрије".

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 4.

Члан 4. мијења се и гласи:

"Финансијска средства за извршење обавеза рудника угља у Федерацији из пословних односа насталих до 31.12.2008. године, по основу кредитних задужења, неизмирених обавеза према добављачима као и за модернизацију постојеће и набавку нове опреме, обезбјеђује ЈП "Електропривреда БиХ" д.д. Сарајево и ЈП "Електропривреда ХЗ ХБ" д.д. Мостар из расположивих властитих средстава и средстава правних субјеката зависних друштава (рудника који се консолидују)."

Члан 5.

Члан 5. мијења се и гласи:

"Рудници угља у Федерацији и рудник боксита Посушје, дужни су Федералном министарству енергије, рударства и индустрије, у року од 15 дана од дана по јединачних уплата средстава за финансијску консолидацију, доставити доказе о намјенском утрошку средстава.

Федерално министарство енергије, рударства и индустрије дужно је, најкасније до 31. марта, текуће године Влади Федерације Босне и Херцеговине доставити Информацију о извршеном надзору и утрошку средстава уплаћених у протеклој години."

Члан 6.

Члан 6. мијења се и гласи:

"Средства која Федерација улаже у консолидацију рудника угља у Федерацији и рудника боксита Посушје, књижит ће се као повећање учешћа државног капитала у свим рудницама, осим рудника код којих су улагања из члана 2. већ узета у обзир код процјене вриједности капитала, а уддио Федерације Босне и Херцеговине актом Владе Федерације Босне и Херцеговине, пренешен на други правни субјекат".

Члан 7.

Члан 7. мијења се и гласи:

"У случају статусних промјена у рудницама угља у Федерацији и руднику боксита Посушје правни слиједник преузима права и обавезе из овог Закона."

Члан 8.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући

Дома народа

Парламента Федерације БиХ

Радоје Видовић, с. р.

Председавајући

Представничког дома

Парламента Федерације БиХ

Фехим Шкаљић, с. р.

2779

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od

26.04.2012. године и на сједници Дома народа од 15.11.2012. године.

Broj 01-02-1010-02/12
07. decembra 2012. godine
Sarajevo

Predsjednik
Živko Budimir, s. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09), u članu 2. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Javna preduzeća iz stava 1. ovog člana dužna su da informacije o svojoj organizacionoj strukturi, finansijskom poslovanju i obavljanju upravnih poslova iz nadležnosti organa uprave koji se obavljaju u okviru propisanih javnih ovlaštenja učine dostupnim javnosti putem internet stranice javnog preduzeća."

Član 2.

Iza člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi:

Član 2a.

"Obavljanje djelatnosti od javnog društvenog interesa iz člana 2. ovog Zakona zasniva se na sljedećim principima:

- a) jednakom tretmanu i slobodi osnivanja i pružanja usluga,
- b) slobodnog pristupa informacijama,
- c) nadziranju državne pomoći dodijeljene javnim preduzećima radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
- d) preventivnom nadziranju objedinjavanja javnih preduzeća radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
- e) slobodnog obavljanja određenih djelatnosti od javnog društvenog interesa radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
- f) slobodnog pristupa informacijama o finansijskim odnosima općina, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim preduzećima i
- g) uspostavi i vođenju odgovarajuće knjigovodstvene i druge evidencije i obračuna na način da se obezbijedi jasno razgraničenje rashoda i prihoda povezanih sa različitim djelatnostima koje obavlja javno preduzeće.

Javna preduzeća iz člana 2. ovog Zakona ne mogu zaključivati sporazume koji imaju za posljedicu spriječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu i vršiti zloupotrebu dominantnog položaja.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijet će uredbu kojom će se detaljnije urediti principi iz stava 1. ovog člana."

Član 3.

U članu 9. u stavu 2. iza riječi "dioničara", dodaju se riječi: "ili vlasnika udjela", a iza riječi "dionica", dodaju se riječi: "ili udjela".

Član 4.

U članu 51. iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijet će uredbu iz člana 2a. ovog zakona najkasnije do 30.06.2012. godine."

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Rađoje Vidović, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Fehim Škaljić, s. r.

- ц) ако стави у промет или употребава мјерило из увоза за које није добијена потврда Завода да испуњава мјерилачке и друге услове (члан 12. став 1.);
- д) ако стави у промет или употребава мјерило које није на прописан начин верификовано (члан 13. став 2.).

За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 120.00 КМ до 1.200.00 КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу.

Члан 33.

Новчаном казном од 600.00 КМ до 2.000.00 КМ казниће се за прекршај правно лице:

- а) ако не врши прву, наредну или ванредну верификацију мјерила (члан 13. став 1.);
- б) ако употребава мјерило којем је истекао прописани рок периодичне верификације (члан 15. став 5.);
- ц) ако стави у промет претпакирани производ без ознаке количине или ако стварна количина није у оквиру дозвољених одступања од назначене количине (члан 20. став 2.).

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 200.00 КМ до 500.00 КМ казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу.

Члан 34.

Новчаном казном од 250.00 КМ до 600.00 КМ казниће се за прекршај правно лице:

- а) ако уопште не посједује мјерило прописано за обављање дјелатности (члан 9. став 1.);
- б) ако употребава неисправно мјерило или га употребава на начин којим се не обезбјеђује потребна тачност мјерења (члан 25. став 2.);
- ц) ако не обавијести Завод о дјелатности претпакирања (члан 21. став 2.);
- д) ако не омогући несметану контролу или не да податке потребне за вршење контроле (члан 28. став 2.).

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 50.00 КМ до 100.00 КМ казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу.

За поновљене прекршаје из чл. 32. и 33. овог Закона може се изрећи и заштитна мјера трајног одузимања мјерила чијом је употребом почињен прекршај, а поред тога, може се изрећи и заштитна мјера трајне или привремене забране обављања дјелатности у трајању од шест мјесеци.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Прописи који су предвиђени за спровођење овог закона донијете се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 36.

До доношења прописа из члана 35. овог закона примјењиваће се прописи који су се примјењивали до дана ступања на снагу овог закона.

Сва одобрења, сертификати, овлаштења и рјешења донијета прије ступања на снагу овог закона остају на снази шест мјесеци од дана доношења прописа из става 1. овог члана.

Жигови на мјерилима која су верификована прије ступања на снагу овог закона остају на снази до истека рока важења.

Члан 37.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Славко Матић, с. р.

Председавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Мухамед Ибрахимовић, с. р.

69

Na osnovu člana IV B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 17. januara 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 25. januara 2005. godine.

Broj 01-27/05

26. januara 2005. godine
Sarajevo

Predsjednik
Niko Lozančić, s. r.

ZAKON

O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Predmet Zakona i definicije

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se određena pitanja upravljanja i poslovanja u javnim preduzećima.

Član 2.

Javno preduzeće, u smislu ovog Zakona, jeste preduzeće (pravno lice upisano u sudski registar kao privredno društvo, odnosno javno preduzeće definirano kao takvo posebnim propisom) koje obavlja djelatnosti od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa), koje zapošljava najmanje 50 radnika, kao i preduzeće u kojem općina, grad, kanton ili Federacija Bosne i Hercegovine ima udio u vlasništvu u износу од најманје 50% plus jedna dionica odnosno udio nezavisno od toga kojom se djelatnosti bavi.

Djelatnosti od javnog društvenog interesa utvrđuju općina, kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 3.

Javna preduzeća iz člana 2. ovog Zakona mogu se organizirati u obliku dioničkog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

U ovom Zakonu primjenjuju se sljedeće definicije:

"**poslovne tajne**" - uključuju sve informacije koje se odnose na poslovanje javnog preduzeća koje mogu biti od koristi za konkurente kao što su npr. proizvodni proces, inženjerski i tehnički projekti i nacrti, specifikacije proizvoda, liste klijenata, poslovna strategija, te informacije vezane za finansije, prodaju i marketing;

"**interna kontrola**" - jeste postupak koji provode nadzorni odbor, uprava i zaposleni sa ciljem da se pruže prihvatljive garancije u pogledu postizanja ciljeva u sljedećim kategorijama: efikasnost i ekonomičnost operacija, pouzdanost finansijskog izvještavanja i postupanje u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi;

"**postupak nabavke**" - jeste odgovarajući postupak za dodjelu ugovora dobavljaču u skladu sa važećim propisima o nabavci;

"**povezano lice**" - jeste svaki zaposlenik javnog preduzeća, uključujući i pojedince i zastupnike koje javno preduzeće imenuje za obavljanje određenih djelatnosti, svaki član nadzornog odbora i odbora za reviziju, svako javno preduzeće ili pojedinac u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 10% od ukupne sume glasačkih prava javnog preduzeća;

"**odgovorno lice**" - jeste svako lice kojom se zakonom ili statutom javnog preduzeća dodjeljuje nadležnost za konkretan posao ili zadatak, odnosno svako lice za koje se sa razlogom može reći da takva nadležnost potpada pod odredbe njegovog ugovora o radu ili u djelokrug njegovih poslova u javnom preduzeću;

"**revidiranje**" - jeste analiziranje izvještaja ili situacije i u roku od 15 dana podnošenje prijedloga relevantnih

pisanih korektivnih strategija menadžmentu radi otklanjanja mogućih i stvarnih nezakonitosti, neefikasnosti, gubitaka i izdataka;

"**nadziranje ili nadzor**" - jeste detaljno i sistematsko nadgledanje izvršenja bilo kojeg posla ili zadataka odgovornog lica, ili druge aktivnosti javnog preduzeća. Cilj nadzora je da se otkrije i nadležnim organima prijavi moguća prijevara ili druga nezakonita aktivnost, te da se pokrene postupak za disciplinsko kažnjavanje i otpuštanje odgovornih lica koja su počinila prekršaj u vezi sa tim zadacima i poslovima;

"**nerasporedene rezerve**" - jesu račun dioničarske premije, rezerva iz otkupa kapitala i svaka rezerva čija je raspodjela javnom preduzeću zabranjena iz drugih razloga kao npr. na osnovu posebnog zakona koji se primjenjuje na društva te vrste, ili uvjetima iz statuta javnog preduzeća.

2. Upravljanje

Član 5.

Organi javnog preduzeća su:

- skupština,
- nadzorni odbor,
- uprava (menadžment), kao organi upravljanja i
- odbor za reviziju.

2.1. Skupština

Član 6.

(1) Pored odluka utvrđenih Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) skupština donosi odluke i o sljedećem:

- a) poslovniku ili poslovnica na prijedlog nadzornog odbora,
- b) etičkom kodeksu na prijedlog nadzornog odbora,
- c) planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja u skladu sa članom 23. ovog Zakona.

(2) Skupština podnosi općinskom vijeću, skupštini kantona, odnosno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća najmanje jednom godišnje.

2.2. Nadzorni odbor

Član 7.

Prilikom imenovanja članova nadzornog odbora primjenjivat će se odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/02).

Član 8.

Pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o privrednim društvima nadzorni odbor ima i sljedeće nadležnosti:

- a) nadzire rad uprave;
- b) priprema poslovnike i predlaže ih skupštini;
- c) priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini;
- d) vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini;
- e) razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje;
- f) daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita;
- g) imenuje i razrješava članove uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnica te važećim propisima;
- h) daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene na osnovu odredaba ovog Zakona;
- i) daje upute direktoru za provođenje uvida u vezi sa uočenim nepravilnostima.

Član 9.

(1) Nadzorni odbor sastoji se od najmanje tri člana.

(2) Jedno mjesto u nadzornom odboru pripada kandidatu sa najvećim brojem glasova iz skupštine koji je bio kandidiran od dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa.

Član 10.

(1) Vršenje neposrednog nadzora nad provođenjem pojedinih odredaba iz člana 19. ovog Zakona predsjednik nadzornog odbora može povjeriti jednom od članova tog organa.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana predsjednik nadzornog odbora je solidarno odgovoran sa članom nadzornog odbora kojem je povjeren takav zadatak za izvršenje tog zadatka.

2.3. Uprava

Član 11.

Pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o privrednim društvima uprava je nadležna i za:

- a) izvještavanje nadzornog odbora na zahtjev nadzornog odbora;
- b) provedbu etičkog kodeksa;
- c) izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
- d) izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu važećih zakona i propisa o postupku nabavki;
- e) pripremu prijedloga o raspodjeli profita;
- f) zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnica te važećim zakonima.

Član 12.

Upravu bira nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba javnog preduzeća. U upravu ne mogu biti imenovana lica koja vrše funkciju u političkim strankama.

Član 13.

(1) Direktor i izvršni direktori javnog preduzeća podliježu dužnostima, odgovornostima i ograničenjima koja su utvrđena ovim Zakonom.

(2) Vršenje neposrednog nadzora nad provođenjem pojedinih odredaba iz člana 19. ovog Zakona direktor može povjeriti izvršnom direktoru.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana direktor je solidarno odgovoran sa izvršnim direktorom za izvršenje povjerenog zadatka.

2.4. Opće dužnosti

Član 14.

Sukob interesa

(1) Povezano lice dužno je izbjegavati stvarne ili očigledne sukobe interesa sa javnim preduzećem u ličnim ili profesionalnim odnosima.

(2) Sukob interesa javlja se kada lični, odnosno profesionalni interes povezanog lica onemogućava, eventualno može onemogućiti ili interes, ili poslovanje javnog preduzeća ili sposobnost povezanog lica da ispunjava svoje obaveze i odgovornosti.

(3) Povezano lice dužno je omogućiti uvid upravi ili nadzornom odboru ili drugom nadzornom organu u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa javnim preduzećem.

(4) Javnom preduzeću, prilikom poslovanja, nije dopušteno da povezanim licima nudi povoljnije uvjete od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa javnim preduzećem. U smislu odredbe ovog stava, sljedeća lica se smatraju povezanim licima:

- a) članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima;
- b) pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u javnom preduzeću;
- c) pravna lica u kojima javno preduzeće ima udio od najmanje 10% od ukupne sume glasačkih prava;
- d) pravna lica u kojima javno preduzeće ima najmanje 10% dionica sa pravom glasa;
- e) pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice, član nadzornog odbora ili uprave.

(5) Ako bilo koje povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama ovog člana to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

DIO PRVI - (ZAJEDNIČKE ODREDBE) POGLAVLJE I. (OPĆE ODREDBE)

Član 1. (Opće odredbe)

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava (u daljnjem tekstu: društvo) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Član 2. (Društvo)

- (1) Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružanja usluga na tržištu radi sticanja dobiti.
- (2) Društvo mogu osnovati i domaća i strana fizička i pravna lica ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 3. (Oblici društva)

- (1) Društvo može biti organizirano u jednom od sljedećih oblika:
 - a) društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću;
 - b) komanditno društvo;
 - c) dioničko društvo;
 - d) društvo sa ograničenom odgovornošću.
- (2) Odredbe ovog zakona u kojima je upotrijebljena riječ "društvo" bez punog naziva jednog od oblika iz stava (1) ovog člana odnose se na sva društva.

Član 4. (Pravna sposobnost)

- (1) Svojestvo pravnog lica društvo stiče danom upisa u registar koji vodi sud određen Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: registar društava).
- (2) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
- (3) Prije upisa u registar društava niko ne može nastupati u ime društva.
- (4) Lice koje postupi suprotno odredbi stava (3) ovog člana odgovara za stvorene obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a kada tako nastupa više lica za obaveze odgovaraju neograničeno solidarno.

Član 5. (Odgovornost za obaveze)

- (1) Svaki član društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću i komplementar u komanditnom društvu odgovara za obaveze društva neograničeno solidarno cjelokupnom svojom imovinom.
- (2) Komanditor u komanditnom društvu, dioničar u dioničkom društvu i vlasnik udjela društva sa ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim kada:
 - a) koristi društvo za postizanje ličnog cilja koji nije saglasan ciljevima drugih članova i društva u cjelini;
 - b) upravlja imovinom društva kao svojom imovinom;
 - c) koristi društvo za prevaru ili oštećenje svojih povjerenilaca;
 - d) utiče na smanjenje imovine društva u svoju korist ili korist trećih lica, ili utiče da društvo preuzme obaveze iako je znao ili morao znati da društvo nije ili neće biti sposobno da izvrši svoje obaveze.

Član 6. (Djelatnost)

- (1) Društvo počinje obavljati svoju djelatnost nakon upisa u registar društava i objavljivanja registracije u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava.
- (2) Djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa mogu se obavljati nakon dobijanja dozvole, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.
- (3) Ukoliko zakonom ili drugim propisom nisu utvrđeni uvjeti za dobijanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa iz stava (2) ovog člana, federalna ministarstva će u skladu s ovim zakonom, svako u okviru svoje nadležnosti, utvrditi te uvjete.
- (4) Djelatnosti za koje je posebnim zakonom propisano da se obavljaju u određenom obliku privrednog društva, ne mogu se obavljati u drugom obliku privrednog društva.

Član 7.

(Mogućnost obavljanja i drugih djelatnosti društva)

- (1) Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u registar društava.
- (2) Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u registar društava u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

Član 8.

(Valjanost poslova)

Poslovi koje zaključuje lice koje je svojim položajem ili na drugi način ovlašteno za zastupanje i predstavljanje društva, valjani su za treće lica i u slučaju da su zaključeni poslovi izvan djelatnosti upisane u registar društava, osim ako je treće lice znalo ili moralo znati da su takvi poslovi izvan djelatnosti društva.

Član 9.

(Sjedište)

- (1) Sjedište društva je mjesto koje je kao sjedište upisano u registar društava.
- (2) Sjedište se utvrđuje osnivačkim aktom ili statutom društva.

Član 10.

(Podružnice)

- (1) Društvo, domaće ili strano, može izvan mjesta sjedišta osnovati jednu ili više podružnica u kojima obavlja svoje djelatnosti.
- (2) Podružnica nastaje odlukom o osnivanju koju donosi ovlašten organ društva u skladu s osnivačkim aktom ili statutom društva.
- (3) Podružnice nemaju svojstvo pravnog lica.
- (4) Podružnica ima mjesto poslovanja i zastupnika, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun društva.
- (5) Podružnice domaćeg društva se upisuju u registar društava u registarskom sudu u kojem je društvo upisano.
- (6) Podružnice stranog društva se upisuju u registar društava u registarskom sudu na čijem području je sjedište podružnice.

POGLAVLJE II. (FIRMA)

Član 11.

(Pojam)

- (1) Firma je ime pod kojim društvo posluje.
- (2) Firma se obavezno ističe na poslovnim prostorijama društva.

- ff) ne čuva isprave u skladu sa odredbom člana 242. stav (1) ovog zakona;
- gg) ima nadzorni odbor sastavljen protivno odredbama člana 248. ovog zakona;
- hh) ne vodi knjigu udjela u skladu sa odredbama čl. 318. i 319. ovog zakona;
- ii) nema nadzorni odbor u slučajevima iz člana 340. stav (2) ovog zakona;
- jj) ne održi skupštinu po nalogu suda u slučaju iz člana 345. ovog zakona;
- kk) poveća osnovni kapital protivno odredbama člana 348. ovog zakona;
- ll) odluku o smanjenju osnovnog kapitala ne dostavi registru društava ili ne objavi u skladu sa odredbama člana 350. ovog zakona;
- mm) ne osigura odvojeno upravljanje imovinom spojenog ili pripojenog društva u skladu sa odredbom člana 356. ovog zakona.

Član 368.

(Kaznene odredbe za odgovorno lice)

Za prekršaj iz člana 367. ovog zakona kaznit će se i odgovorno lice u društvu novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM.

Član 369.

(Kaznene odredbe za predsjednika i članove nadzornog odbora i sekretara društva)

- (1) Za prekršaj bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM predsjednik i članovi nadzornog odbora društva koji:
 - a) ne sazove skupštinu u slučaju iz člana 185. stav (1) ovog zakona;
 - b) ne prijavi nadzornom odboru kupovinu dionica nove emisije u slučaju iz člana 202. ovog zakona;
 - c) ne obavijesti dioničare o sticanju vlastitih dionica u skladu sa odredbama čl. 215. i 221. ovog zakona;
 - d) ne objavi obavještenje o prijedlozima dioničara u skladu sa odredbama člana 231. ovog zakona;
 - e) ne objavi obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine u skladu sa odredbama člana 233. ovog zakona;
 - f) ne sazove skupštinu radi razmatranja godišnjeg finansijskog izvještaja u roku iz člana 236. stav (2) ovog zakona;
 - g) ne sazove skupštinu radi ponovnog odlučivanja u skladu sa članom 240. ovog zakona;
 - h) postupaju protivno odredbama čl. 252. i 258. ovog zakona.
- (2) Za prekršaj bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM sekretar društva koji:
 - a) ne postupi prema zaduženju iz člana 232. stav (5) ovog zakona;
 - b) ne sazove konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora u skladu sa članom 250. stav (4) ovog zakona.

Član 370.

(Kaznene odredbe za direktora i članove uprave)

Za prekršaj bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM direktor i član uprave društva koji:

- a) ne prijavi nadzornom odboru kupovinu dionica nove emisije u slučaju iz člana 202. ovog zakona;
- b) ne prijavi nadzornom odboru finansijski interes ili učestvuje u poslovnom odnosu protivno odredbama člana 267. ovog zakona;
- c) u roku ne postupi po odredbama člana 372. ovog zakona.

Član 371.

(Kaznene odredbe za određena lica)

Za prekršaj bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM lice koje:

- a) u društvu osnuje ili organizira osnivanje organizacija, ili provodi aktivnosti protivno odredbama člana 43. ovog zakona;
- b) ne obrazloži nepotpisivanje zapisnika ili neosnovano odbije potpisati zapisnik suprotno odredbama člana 241. ovog zakona.

DIO SEDMI - (PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE)

Član 372.

(Usklađivanje)

Sva privredna društva, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna su oblik, firmu, osnovni kapital i statut društva uskladiti sa ovim zakonom.

Član 373.

(Prestanak važenja Zakona o privrednim društvima)

Danom početka primjene ovog zakona prestaje važiti Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, isp. 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, isp. 88/08, isp. 7/09, 63/10 i 75/13).

Član 374.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a početak će se primjenjivati nakon isteka 60 dana od dana stupanja na snagu.

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Lidija Bradara, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Edin Mušić, s. r.

1525

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ODLUKE O IZBORU ČLANOVA U ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO ZA USUGLAŠAVANJE RAZLIČITO USVOJENIH TEKSTOVA ZAKONA U DOMOVIMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Odluka o izboru članova u Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma od 09.10.2015. godine i na sjednici Doma naroda od 30.9.2015. godine.

Broj 01-02-771-02/15
14. listopada 2015. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.

Temeljem čl. 54., 81., 82. i 83. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, članka 52. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o utemeljenju Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/12), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma održanoj 09. listopada 2015. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 30. rujna 2015. godine, donio je



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XIV – Broj 25

Četvrtak, 3. septembra 2009. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona

Na osnovu člana 38. stav (1) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 31/04), člana 46. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08 i 5/09), čl. 38., 40. i 41. Zakona o dugu i zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/07), i čl. 15. i 16. Procedura zaduživanja Kantona Sarajevo na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdavanja garancija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/08 i 16/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

O PRIHVATANJU SUPSIDIJARNOG ZADUŽIVANJA KOD FEDERACIJE BiH ZA SREDSTVA KREDITA MMF-a (MEĐUNARODNI MONETARNI FOND) PO III STAND BY ARANŽMANU

I.

Prihvata se supsidijarno zaduživanje Kantona Sarajevo kod Federacije BiH za sredstva MMF-a po III Stand by aranžmanu u iznosu od KM 49.900.000,00.

II.

Sredstva kredita koristit će se za pokriće viška rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2008. godinu u iznosu od 21.457.500,00 KM i dijela realizacije kapitalnih investicija planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2009. godinu u iznosu od 28.442.500,00 KM.

III.

Kreditna sredstva bit će doznačena Kantonu Sarajevo u III. i IV. kvartalu 2009. godine.

IV.

Kreditna sredstva odobravaju se pod sljedećim uslovima:

- rok otplate 5 godina,
- grace period 3 godine, uračunat u rok otplate, počev od doznačavanja sredstava,
- otplata kredita će se vršiti u 8 jednakih kvartalnih rata nakon isteka grace perioda.
- kamatna stopa promjenjiva (u vrijeme odobravanja aranžmana iznosila je 1,45% godišnje) i određuje je MMF za SDR (Specijalna Prava Vučenja),

- ostali troškovi kredita bit će obračunati Kantonu Sarajevo po uslovima pod kojim je sredstva dobila Federacija BiH.

V.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-23447/09
3. septembra 2009. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

O OSNIVANJU SKUPŠTINA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO

Član I.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom Kanton Sarajevo, kao osnivač kantonalnih javnih preduzeća, utvrđuje način imenovanja, sastav i način rada skupština i broj članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač, i to:

1. Kantonalno javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
2. Kantonalno javno komunalno preduzeće "TOPLANE-SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo;
3. Kantonalno javno komunalno preduzeće za snabdijevanje prirodnim gasom "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo;
4. Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o. Sarajevo;
5. Kantonalno javno komunalno preduzeće "PARK" d.o.o. Sarajevo;

6. Kantonalno javno komunalno preduzeće za sahrane i upravljanje grobljem "POKOP" d.o.o. Sarajevo;
7. Kantonalno javno komunalno preduzeće "TRŽNICE-PIJACE", d.o.o. Sarajevo;
8. Kantonalno javno komunalno preduzeće "GRADSKI SAOBRAĆAJ", d.o.o. Sarajevo;
9. Javno preduzeće "Televizija Kantona Sarajevo", Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo;
10. Kantonalno javno preduzeće "ZOI 84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO, Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo;
11. Kantonalno javno preduzeće "Veterinarska stanica Sarajevo" d.o.o. Sarajevo;
12. Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo;
13. Kantonalno javno preduzeće "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Iliđža;
14. Kantonalno javno preduzeće Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: KJP).

Član 2.
(Skupštine KJP)

- (1) Svako KJP iz prethodnog člana ima skupštinu, koja se sastoji od predsjednika i dva člana (u daljnjem tekstu: Skupština KJP).
- (2) Mandat članova Skupštine KJP je dvije godine.
- (3) Predsjednik i članovi Skupštine KJP imaju pravo na naknadu za svoj rad, koja se utvrđuje posebnom odlukom Vlade Kantona Sarajevo.

Član 3.
(Imenovanje predsjednika i članova Skupštine KJP)

- (1) Imenovanje predsjednika i članova Skupštine KJP vrši se na način da iste, na prijedlog resornog ministarstva, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo.

Član 4.
(Procedura imenovanja)

- (1) Odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova skupština KJP donosi Vlada Kantona Sarajevo, u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.
- (2) Proceduru imenovanja Skupštine KJP provode resorna ministarstva, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.
- (3) Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Skupština KJP raspisuju resorna ministarstva, u roku od 15 dana od dana donošenja odluka iz stava 2. ovog člana.

Član 5.
(Rok za imenovanje)

Rok za imenovanje predsjednika i članova Skupština KJP je 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 6.
(Rok za donošenje Poslovnika o radu)
Skupština KJP dužna je u roku od 15 dana od dana imenovanja usvojiti Poslovnik o radu Skupštine.

Član 7.
(Razrješenje predsjednika i članova Skupština KJP)
Razrješenje predsjednika i članova Skupština KJP vrši se na način propisan u članu 3. ove Odluke, a proceduru razrješenja mogu pokrenuti resorni ministar, Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo.

Član 8.
(Broj članova nadzornih odbora KJP)
Nadzorni odbori KJP imaju predsjednika i dva člana, koji će se imenovati nakon isteka mandata sadašnjih predsjednika i članova nadzornih odbora.

Član 9.

(Prestanak važenja određaba osnivačkih akata i rok za usklađivanje)

- (1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe odredbe osnivačkih akata KJP iz člana 1. Odluke, koje su u suprotnosti s ovom Odlukom.
- (2) Osnivački akti KJP, statuti i druga opća akta uskladiće se sa odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od njenog stupanja na snagu.

Član 10.

(Imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova skupština KJP)

Do konačnog imenovanja skupština KJP, Skupština Kantona Sarajevo imenuje vršiocima dužnosti predsjednika i članova skupština KJP, na način da iste, na prijedlog resornog ministarstva, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo.

Član 11.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-23450/09
3. septembra 2009. godine

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
USKLADIVANJU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG
KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I
KANALIZACIJA" SARAJEVO SA ZAKONOM O
JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05 i 30/08), član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:
41.00 41.000 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45.212 Izgradnja objekata niskogradnje
45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
45.23 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45.241 Izgradnja hidrogradevinskih objekata
45.242 Održavanje hidrogradevinskih objekata
45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija
45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi
50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila
74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA ORGANIZOVANJE KULTURNIH PROGRAMA I MEĐUNARODNU SARADNJU U KULTURI "SARAJEVO ART".

Član 1.

U članu 2. stav 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 33/07), mijenja se i glasi:

"Sjedište "SARAJEVO ART"-a je u Sarajevu, ulica Čemaluša broj 1."

Član 2.

Član 5., mijenja se i glasi:

"Član 5.

(1) Djelatnost "SARAJEVO ART"-a je:

- 90.01 Izvodačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvodačkoj umjetnosti
- 90.04 Rad umjetničkih objekata."
- 58.11 Izdavanje knjiga,
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost,
- 59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n,
- 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima.

(2) SARAJEVO ART vrši i:

- pružanje usluga u vanjskotrgovinskom prometu u oblasti registrovane djelatnosti.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31441/12 Predsjedavajuća
27. decembra 2012. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 13. i 14. Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"

Član 1.

Član 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 37/09), mijenja se i glasi:

"Član 6.

Djelatnost "Muzeja" je:

- 91.02 Djelatnost muzeja
- 91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce
- 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
- 95.24 Popravlak namještaja i pokućstva."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31442/12 Predsjedavajuća
27. decembra 2012. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SKUPŠTINA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o osnivanju skupština javnih preduzeća, čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09 i 22/11), u članu 2., stav (1), riječi: "četiri člana", zamjenjuju se riječima: "dva člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31611/12 Predsjedavajuća
27. decembra 2012. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na 22. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 25/09, 22/11 i 3/12), u članu 33 stav (2)., riječi: "četiri člana", zamjenjuju se riječima: "dva člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31443/12 Predsjedavajuća
27. decembra 2012. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na 22. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donijela je



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XIX – Broj 21

Četvrtak, 29. maja 2014. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, dana 21.05.2014. godine, donosim

ODLUKU

O ODREĐIVANJU VRŠIOCA FUNKCIJE PREMIJERA KANTONA SARAJEVO

I.

Muhameda Kozadru, ministra finansija Vlade Kantona Sarajevo, određujem za vršioca funkcije premijera Kantona Sarajevo, dok premijer ne bude u mogućnosti da obavlja svoju funkciju, odnosno do imenovanja nove Vlade.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-16415
21. maja 2014. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 21.05. 2014. godine, donijela je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SKUPŠTINA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o osnivanju skupština javnih preduzeća, čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09, 22/11 i 1/13), u članu 2. stav (3), iza riječi: "Sarajevo.", briše se tačka i dodaju riječi: "u skladu sa članom 8. Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća."

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-17043/14
21. maja 2014. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), čl. 2., i 311. Zakona o privrednim društvima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02-ispravka, 29/03, 68/07, 91/07, 84/08, 88/08-ispravka, 7/09, 63/10 i 75/13) i čl. 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10), Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj dana 21.05.2014. godine, donijela slijedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA JAVNOG PREDUZEĆA "PARK" SA P.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o usklađivanju statusa javnog preduzeća "Park" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 10/06 - ispravka 25/09, 22/11, 3/12 i 1/13), član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:

- 01.11. Uzgoj žitarica (osim riže) mahunarki i sjemena uljarica
- 01.13. Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
- 01.19. Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
- 01.24. Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
- 01.25. Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
- 01.28. Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
- 01.29. Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
- 01.30. Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
- 01.42. Uzgoj ostalih goveda i bivola
- 01.43. Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
- 01.44. Uzgoj deva i lama
- 01.45. Uzgoj ovaca i koza